



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

GIREIDI 12

TSHIVENI A LUAMBO LWA HAYANI (HL) P3

•ARA 2008

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masia%ari a 23.

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**MARAGA: 50**

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha n ³ /hesa	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha n ³ /ha	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikelaho
gwala zwi yelanaho na ndivho na vha zhanganedzaho mafhungo e na vhusiki (NV)	20	Maraga 16 - 20	Maraga 14 - 15	Maraga 12 - 13	Maraga 10 - 11	Maraga 8 - 9	Maraga 6 - 7	Maraga 0 -
shumisa luambo, tshitaila na redzhisi»ara na zwiga nga n»ila yone, u vhalulula na u sedzulusa (TSL)	15	Maraga 12 - 15	Maraga 10 - 11	Maraga 9	Maraga 8	Maraga 6 - 7	Maraga 4 - 5	Maraga 0 -
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe (MN)	10	Maraga 8 - 9	Maraga 7	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 0 -
pulana mushumo wawe(P)	5	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 -
Maragagu»e	50							

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI
MARAGA: 30

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha n»hesa	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha n»ha	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikeleli
»wala zwi yelanaho na ndivho na vha »anganedzaho mafhungo e na vhusiki (NV)	12	Maraga 9 - 12	Maraga 8	Maraga 7	Maraga 6	Maraga 4 - 5	Maraga 3	Maraga 0 - 2
shumisa tshivhumbeo, luambo, tshitaila na redzhisi»ara na zwiga nga n»ila yone, (LT)	9	Maraga 7 - 9	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 0 - 1
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe (MN)	6	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 - 1
Pulana, vhalulula na usedzulusa mushumo wawe (PS)	3	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 0 - 1
Maragagu»e	30							

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI
MARAGA: 20**

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikel eli ha n ³ /hesa	Khoudu 6 Vhuswikel eli ha n ³ /ha	Khoudu 5 Vhuswikel eli ho dziaho	Khoudu 4 Vhuswikel eli vhu fushaho	Khoudu 3 Vhuswikel eli ho linganela ho	Khoudu 2 Vhuswikel eli ha fhasi	Khoudu 1 U sa swikelela
ɔwala zwi yelanaho na ndivho na vha ɔanganedzaho mafhungo e na vhusiki (NV)	8	Maraga 7 - 8	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 0 - 1
shumisa tshivhumbeo, luambo, tshitaila na redzhisiɔara na zwi ga nga n»ila yone, u vhalulula na u sedzulusa (LTS)	6	Maraga 6	Maraga 5	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 - 1
vhekanya mihumbulo hu na ndunzhendunzhe (MN)	4	Maraga 4	Maraga 3	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 0 - 1
Pulana, u vhalulula, na u sedzulusa mushumo wawe (PS)	2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 2	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 1	Maraga 0 - 1

Maragagu ³ æ	20						
-------------------------	----	--	--	--	--	--	--

KANA

		<u>Vhuswikeleli ha n%hesa</u>	<u>Vhuswikeleli ha n%ha</u>	<u>Vhuswikeleli ho dziaho</u>	<u>Vhuswikeleli vhu fushaho</u>	<u>Vhuswikeleli ho lingalelaho</u>	<u>Vhuswikeleli vhu songo linganelaho</u>	<u>Vhu songo swikelelaho</u>
<p>RUBRIKI YA TSHIVEN»A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA</p> <p>KHETHEKANYO YA A: MAANEA</p> <p>MARAGA: 50</p>	LUAMBO	<p>- Luambo, ndongazwiga zwo shumiswa lu vhuudzaho. U shumisa luambo lwo dzumbamaho nga n%ila yone.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi kwo vangiwa, hu na vhusiki.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwo vhumbwa nga n%ila ya n%hesa.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisi%ara zwo tea tsho%he %hoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki na vhuthihi nga murahu ha u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu vhu ananaho na %hoepa dza %hoho ya mafhungo.</p>	<p>- Luambo, ndongazwiga zwo shumiswa nga n%ila yone, a dovha a shumisa luambo lwo dzumbamaho nga n%ila yone.</p> <p>- Kunangele kwone kwa maipfi, kwo vhibvaho.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwo vangwa, zwa tevhekana hu na vhu%umani ha n%ha.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisi%ara zwo tea %hoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho randelwaho.</p>	<p>- Luambo, ndongazwiga kanzhi zwo shumiswa nga n%ila yone.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi ku anana na %hoepa dza tshibveledzwa.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwo vhumbwa nga n%ila yavhu%u.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisi%ara zwo tea %hoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa kanzhi a tshi na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho randelwaho.</p>	<p>- Luambo lu leluwaho, ndongazwiga zwo shumiswa nga n%ila i fushaho.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi ku anana na %hoepa dza tshibveledzwa.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwi nga %i vha na vhukhaki fhanu na fha%a, hone maanea a kha %i amba zwi p%alaho.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisi%ara nga u tou angaredza zwi yelana na %hoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi %i vha na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho randelwaho.</p>	<p>- Luambo lwo ngwaluwa, ndongazwiga kanzhi yo shumiswa nga yo khakheaho.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi ndi kwa fhasi.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwi kha vhuimo vhu songo linganelaho.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisi%ara a zwi yelani na %hoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki vhunzhi naho vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu-ndi ho lapfesaho/pfuf hifhalesaho.</p>	<p>- Luambo na ndongazwiga zwo khakhea.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi ku songo linganelaho.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwi kha vhuimo vhu songo linganelaho.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisi%ara a zwi yelani na %hoho ya mafhungo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki vhunzhi nahone vhu %apisaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu-ndi ho lapfesaho/pfuf hifhalesaho.</p>	<p>- Luambo na ndongazwiga zwo khakhea tsho%he.</p> <p>- Kunangele kwa maipfi zwo shumiswa nga n%ila i songo teaho.</p> <p>- Mafhungo na dziphara zwo vilingana.</p> <p>- Tshitaila, thouni, redzhisi%ara zwo khakhea ho%he-ho%he.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki vhunzhi nahone vhu %apisaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu-ndi ho lapfesaho/pfuf hifhalesaho.</p>

Tshiven»a Luambo Lwa Hayani(HL)/P3

DoE/·ara 2008

6

NSC - Memorandum

Vhuze ha khan»iso ho vhaledzwa

Iyani kha sia»ari »i tevhelaho

NSC - Memorandum

<u>ZWI RE NGOMU</u>		7	6	5	4	3	2	1
<p>Vhuswikeleli ha n̄hesa</p> <p>- Zwi re ngomu ndi zwa n̄hesa, vhusiki ha ene mūe ha n̄hesa</p> <p>- Mihumbulo: yo vhibva, nahone ndi i %okonyaho mihumbulo.</p> <p>- Mafhungo o bveledzwa nga n̄ila i re na ndunzhe-ndunzhe-</p> <p>Zwidombedzwa zwi khagala nahone zwo bveledzwa nga %dila ya n̄hesa.</p> <p>- U sumbedza u dzhiela nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo.</p> <p>- Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o lundwaho tshidele, a si na vkhakhahi a mbonalo i kungaho.</p>	Khoudu 7 80 - 100%	40 - 50	38 - 42	35 - 39				
<p>Vhuswikeleli ha n̄ha</p> <p>- Zwi re ngomu ndi zwi khopisaho, zwa vhusiki ha ene mūe</p> <p>- Mihumbulo: ndi ya kuhumbulele kwa n̄ha n̄ha, nahone i takadzaho.</p> <p>- Zwidombedzwa zwo bveledzwa nga %dila i pfeseseaho nahone yo lunzhedzanaho.</p> <p>- U sumbedza u dzhieze nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo.</p> <p>- Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o lundwaho tshidele, a mbonalo i kungaho.</p>	Khoudu 6 70 - 79%	38 - 42	35 - 39	33 - 37	30 - 34			
<p>Vhuswikeleli ho dziaho</p> <p>- Zwi re ngomu zwi a pfala, nahone zwi lunzhedzana nga n̄ila i pfalaho.</p> <p>- Mihumbulo: ndi i takadzaho, i tendiseaho.</p> <p>Mafhungo yo bveledzwa nga n̄ila i re na ndunzhendunzhe.</p> <p>- Hu na zwidombedzwa zwo vhalaho zwo bveledzwaho zwavhupi.</p> <p>- Hu na vhu%anzi vhu sumbedzaho u dzhiela nzhele ndeme ya luambo.</p> <p>- Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea kwao a mbonalo yavhupi vkhukuma.</p>	Khoudu 5 60 - 69%	35 - 39	33 - 37	30 - 34	28 - 32	25 - 29		

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli vhu fushaho</p> <p>- Zwi re ngomu zwo tea, zwa lunzhedzana nga npiila i pfallaho.</p> <p>- Mihumbulo: zwi a takadza, nahone zwo linganela zwa vhusiki ha ene mu»e.</p> <p>dzi»we dza mbuno na zwidodombedzwa zwo pi bveledzwa zwavhupi.</p> <p>- U pi sumbedza-vho vhu»anzi ha u dzhieie nzhele ndeme ya luambo.</p> <p>- Hu na vhu»anzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea o linganelaho a mbonalo yavhupi.</p>	Khoutu 4 50 - 59%		30 - 34	28 - 32	25 - 29	23 - 27	20 - 24	
<p>Vhuswikeleli ho linganelaho</p> <p>- Zwi re ngomu a zwo ngo tou vhibva, ndi zwi leluwaho.</p> <p>Ndunzhendunzhe i na mavhaka.</p> <p>- Mihumbulo: Vhunzhi hayo yo tea ndivho. Vhusiki ha ene mu»e ndi ha fhasi. Hu na vhu»anzi ha mbuno nnzhi dzo teaho.</p> <p>- U dzhieie nzhele lwa vhudzivha ndeme ya luambo ndi ha fhasi.</p> <p>- Hu na vhu»anzi vhu fulufhedzisaho vhu sumbedzaho uri u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho maanea a fulufhedzisaho, a mbonalo yavhupi, o lunzhedzaho.</p>	Khoutu 3 40 - 49%			25 - 29	23 - 27	20 - 24	18 - 22	15 - 19
<p>Vhuswikeleli ha fhasi</p> <p>- Zwi re ngomu a zwi tou vhonala zwavhupi, a zwo ngo lunzhedzana.</p> <p>Mihumbulo: a si minzhi, hunzhi yo dovhoolwa.</p> <p>- Hu pi vha na u liana na »hoho ya mafhungo, fhedzi ludungela lwa »wongo wa mafhungo lu a pi tevhelea.</p> <p>- Zwidodombedzwa a zwo ngo epana vhuimo ha luambo lwa hayani naho hu na u pulana/u ita mvetomveto.</p> <p>- Maanea ha na mbonalo kwayo.</p>	Khoutu 2 30 - 39%				20 - 24	18 - 22	15 - 19	03 - 17
<p>Vhukoni vhu songo swikelelaho</p> <p>- Vhunzhi ha zwi re ngomu a zwi tshimbilelani na »hoho, a zwi na ndunzhendunzhe.</p> <p>- Mihumbulo: Yo ngwaluwa, i sokou dovhoolwa, nahone a i tshimbilelani na »hoho.</p> <p>- U pulana na/kana u ita mvetomveto a zwi fushi.</p> <p>- Maanea aya o bveledzwa nga npiila i shaedzaho.</p>	Khoutu 1 00 - 29%					15 - 19	03 - 17	00 - 14

		<u>Vhuswikeleli ha n%hesa</u>	<u>Vhuswikeleli ha n%ha</u>	<u>Vhuswikeleli ho dziaho</u>	<u>Vhuswikeleli vhu fushaho</u>	<u>Vhuswikeleli ho linganelaho</u>	<u>Vhuswikeleli ha fhasi</u>	<u>Vhu songo swikeleho</u>
<p>RUBRIKI YA TSHIVEN»A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA</p> <p>KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI ZWILAPFU</p> <p>MARAGA: 30</p>	<p>LUAMBO</p>	<p>- O bveledza tshivhumbeo tshone-tshone lwa n%hesa.</p> <p>- Tshibveledzwa tsho ¿walwa nga luambo lwone-lwone tsha dovha tsha dzhia tshivhumbeo tshone-tshone.</p> <p>- Npivho ya maipfi yo tea ndivho, vha %anganedzaho mafhungo na nyimele tsho%he.</p> <p>- Tshitaila, thouni na redzhisi%ara zwo tea zwi tshi anana na %hoepa dza mushumo.</p> <p>-Tshibveledzwa hunzhi ndi tshi si na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho teaho.</p>	<p>- O shumisa milayo ya tshivhumbeo i %oepa ho zwavhupi.</p> <p>- Tshibveledzwa tsho ¿walwa zwavhupisa nga npila yone.</p> <p>- Npivho ya maipfi yo tea ndivho, vha %anganedzaho mafhungo na nyimele tsho%he.</p> <p>- Tshitaila, thouni na redzhisi%ara zwo tea zwi tshi anana na %hoepa dza mushumo.</p> <p>-Tshibveledzwa hunzhi ndi tshi si na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho teaho.</p>	<p>- O shumisa milayo ya tshivhumbeo i %oepa ho zwavhupi.</p> <p>- Tshibveledzwa tsho ¿walwa zwavhupi nga npila i vhaleaho.</p> <p>- Npivho ya maipfi yo tea ndivho, vha %anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisi%ara hunzhi zwo tea.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi pi vha na vhukhaki vhu si vhumzhi nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho teaho.</p>	<p>- O shumisa %hoepa dza tshivhumbeo nga npila yo linganelaho</p> <p>- Tshibveledzwa tsho ¿walwa nga npila yo linganelaho.</p> <p>Vhukhaki a vhu thithisi ¿wongo wa mafhungo.</p> <p>- Npivho ya maipfi ndi yo linganelaho ndivho, vha %anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisi%ara zwo tea lwo linganelaho.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi na vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho lapfesaho/pfufhifhal esaho.</p>	<p>- O shumisa %hoepa dza milayo ya tshivhumbeo nga npila i fulufhedzisaho.</p> <p>- Tshibveledzwa tsho ¿walwa sa zwenezwo, hu na vhukhaki ho vhalaho.</p> <p>-Npivho ya maipfi ndi i shaedzaho nahone a i tei tsho%he ndivho, vha %anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisi%ara zwi sumbedza mavhaka na u tsela fhasi.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi naho ho vha na u vhalulula, u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho lapfesaho/pfufhifhal esaho.</p>	<p>- O shumisa %hoepa dza milayo ya tshivhumbeo nga u khwakhwarudzha.</p> <p>- Tshibveledzwa tsho ¿walwa lwa u tou shaedza nahone a zwi tevhelelei.</p> <p>- Npivho ya maipfi i %oepa u vhungu zwi khwiniswa ngomuvhunga i sa tei na khathihi ndivho, vha %anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thouni na redzhisi%ara a zwo ngo tea.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhumzhi vhu papisaho nga murahu ha u vhalulula, u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu ndi ho lapfeseso/pfufhifhal eseso</p>	<p>- Ho ngo shumisa %hoepa dza milayo ya tshivhumbeo.</p> <p>-Tshibveledzwa tsho ¿walwa lwa u tou shaedza nahone a zwi tevhelelei na luthihi.</p> <p>Npivho ya maipfi i %oepa u khwiniswa vhunga zwi ngomuvhunga i sa tei na khathihi ndivho, vha %anganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thouni na redzhisi%ara a zwi ana na anana na p.</p>

ZWI RE NGOMU		Khoudu 7 80 - 100%	Khoudu 6 70 - 79%	Khoudu 5 60 - 69%	Khoudu 4 50 - 59%	Khoudu 3 40 - 49%	Khoudu2 30 - 39 %	Khoudu 1 00 - 29 %
<p>Vhuswikeleli ha n%hesa - Npivho ya n%hesa ya %hopea dza tshibveledzwa. - U sumbedza npivho yo dziaho ya nyimele nnzhi dzo %anpavhuwaho kha vhuꝯwali (photifoꝯio) - Vhuꝯwali ho vhibvahomugudi o tou longondo tshoꝯhe kha ndivho, a hu na liana na %hoho. Ndunzhendunzhe yo fhelelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo, zwo %alutshedzwa lwa n%hesa zwidodombedzwa zwoꝯhe zwi tikedza %hoho. - Hu na vhuꝯanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi si na vhukhaxhi tsha mbonalo i kungaho.</p>	Khoudu 7 80 - 100%	24 - 30	23 - 25	21 - 23				

<p>Vhuswikeleli ha nꝑha - Nꝑivho ya nꝑha ya ꝑhoꝑea dza tshibveledzwa. - U sumbedza nꝑivho yo dziaho ya nyimele dzo ꝑanꝑavhuwaho kha vhuꝑwali (photifoꝑio) - Vhuꝑwali ho vhibvahomugudi o tou longondo tshoꝑhe kha ndivho, a hu si na liana na ꝑhoho. - Hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, zwo ꝑalutshedzwa zwavhꝑi, zwidodombedzwa zwoꝑhe zwi tikedza ꝑhoho. - Hu na vhuꝑanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha vhusiki havhꝑi tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p style="text-align: center;">Khoudu 6 70 - 79%</p>	<p style="text-align: center;">23 - 25</p>	<p style="text-align: center;">21 - 23</p>	<p style="text-align: center;">20 - 22</p>	<p style="text-align: center;">18 - 20</p>			
---	--	---	---	---	---	--	--	--

<p>Vhuswikeleli ho dziaho - Npivho i fushaho ya %hoqea dza tshibveledzwa. - U sumbedza npivho nga u angaredza ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhu%wali (photifo%io) - Vhu%wali ho vhibvahomugudi o tou longondo kha ndivho, hu na u liana zwi%uku na %hoho. - Kanzhi hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, zwo %alutshedzwa nahone, zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza %hoho. - Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshavhupi tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoudu 5 60 - 69%</p>	<p>21 - 23</p>	<p>20 - 22</p>	<p>18 - 20</p>	<p>17 - 19</p>	<p>15 - 17</p>	
---	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

<p>Vhuswikeleli vhu fushaho - Npivho yo linganelaho ya %hopea dza tshibveledzwa. - U sumbedza npivho yo linganelaho ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhu%wali (photifo%io) - Vhu%walimugudi u liana na %hoho fhedzi a zwi thithisi %wongo wa mafhungo. -Hu na ndunzhendunzhe lwo linganelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, hu na zwi%we zwidodombedzwa zwi tikedzaho %hoho. - Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi fushaho tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoutu 4 50 - 59%</p>		<p>18 - 20</p>	<p>17 - 19</p>	<p>15 - 17</p>	<p>14 - 16</p>	<p>12 - 14</p>	
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

<p>Vhuswikeleli ho linganelaho - Npivho i fulufhedzisaho ya %hoqea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha mishumo ya vhuçwali zwi %ana npivho %hukhu. - U sumbedza npivho %hukhu kha nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhuçwali (photifo%io) - Vhuçwalimugudi u liana na %hoho çwongo wa mafhungo wa si tsha pfala zwi tshi ya huçwe. -Hu na ndunzhendunzhe lwo linganelaho kha zwi re ngomu na mihumbulo kha tshibveledzwa, hu na zwiçwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho %hoho. - Hu na vhuçanzi ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi fushaho tsha mbonalo i kungaho.</p>	<p>Khoutu 3 40 - 49%</p>			<p>15 - 17</p>	<p>14 - 16</p>	<p>12 - 14</p>	<p>11 - 13</p>	<p>09 - 11</p>
---	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikelei ha fhasi - Npivho i songo linganelaho ya %hopea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha mishumo ya vhuꝯwali zwi %ana npivho %hukhu-%hukhu. U sumbedza npivho %hukhu kha nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhuꝯwali (photifolio) - U sumbedza tsho%he npivho %hukhu kha nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhuꝯwali (photifo%io) - Vhuꝯwali- mugudi u liana na %hoho ꝯwongo wa mafhungo wa si tsha pfala zwi tshi ya huꝯwe. - A hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na kha mihumbulo kha tshibveledzwa. Hu na zwidodombedzwa zwi%uku %uku zwi tikedzaho %hoho. - Hu na vhu%anzi vhu songo linganelaho kha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa a tsho ngo ꝯwalwa zwavhuqi.</p>	<p>Khoudu 2 30 - 39%</p>				<p>12 - 14</p>	<p>11 - 13</p>	<p>09 - 11</p>	<p>02 - 10</p>
---	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<p>Vhu songo swikelelaho - A hu na n̄ivho ya %hoepa dza tshibveledzwa. - U sumbedza u sa vha na n̄ivho ya nyimele dzo %an̄avhuwaho kha vhu%wali (photifo%io) - Vhu%wali- mugudi u liana na %hoho- %wongo wa mafhungo wa si tsha pfala zwi tsho%he. - A hu na ndunzhendunzhe kha zwi re ngomu na kha mihumbulo kha tshibveledzwa. Hu na zwidodombedzwa zwi%uku %uku zwi tikedzaho %hoho. - A hu na vhu%anzi ho linganelaho ha u pulana na/kana u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsho %walwa nga n̄ila i shaedzaho vhukuma.</p>	<p style="text-align: center;">Khoudu 1 00 - 29%</p>					<p style="text-align: center;">09 - 11</p>	<p style="text-align: center;">02 - 10</p>	<p style="text-align: center;">00 - 08</p>
---	--	--	--	--	--	---	---	---

		<u>Vhuswikeleli ha n%hesa</u>	<u>Vhuswikeleli ha n%ha</u>	<u>Vhuswikeleli ho dziaho</u>	<u>Vhuswikeleli vhu fushaho</u>	<u>Vhuswikeleli ho linganelaho</u>	<u>Vhuswikeleli ha fhasi</u>	<u>Vhu songo swikelelaho</u>
<p>RUBRIKI YA TSHIVEN»A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA</p> <p>KHETHEKANYO YA C : ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI ZWIPFUFHI</p> <p>MARAGA: 20</p>	<u>LUAMBO</u>	<p>- O bveledza tshibveledzwa tsha tshivhumbeo tshone-tshone vhukuma.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama vhukuma nahone luambo lwo vhumbeo na u shumiswa nga n%ila yone-yone.</p> <p>- N%ivho ya maipfi yo tea tsho%he ndivho, vha %anganedzaho mafungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisi%ara zwo tea lwa n%hesa.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho teaho.</p>	<p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo nga n%ila yavhupisa.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama nahone luambo lwo vhumbeo na u shumiswa nga n%ila yone.</p> <p>- N%ivho ya maipfi yo tea vhukuma ndivho, vha %anganedzaho mafungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisi%ara zwo tea zwi tshi yelana na %hoepa dza mushumo.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho teaho.</p>	<p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama nahone lu a vhalea zwavhupi.</p> <p>- N%ivho ya maipfi yo tea ndivho, vha %anganedzaho mafungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisi%ara kanzhi ndi zwo teaho.</p> <p>- Tshibveledzwa a tshi na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho teaho.</p>	<p>-O shumisa milayo yo linganelaho ya tshivhumbeo.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo lulama. Vhukhaki a vhu thithisi gwongo wa mafungo.</p> <p>- N%ivho ya maipfi yo tea ndivho, vha %anganedzaho mafungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisi%ara kanzhi ndi zwo linganelaho.</p> <p>- Tshibveledzwa tsho %i vha na vhukhaki nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho teaho.</p>	<p>- U na mihumbulo i fulufhedzisaho ya %hoepa dza tshivhumbeo- hu na vhukhaki vhu re khagala.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa ndi lwa fhasi. Hu na vhukhaki vhu vhonealaho.</p> <p>- N%ivho ya maipfi ndi ya fhasi nahone a i tei tsho%he ndivho, vha %anganedzaho mafungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisi%ara zwo khakhea.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi na vhukhaki ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhifhalesa.</p>	<p>- O shumisa milayo ya tshivhumbeo nga n%ila yo khakhea.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo shaedza vhukuma nahone a lu tevhelelei na khathihi.</p> <p>- N%ivho ya maipfi i %opa u khwi%iswa vhukuma nahone a i tei ndivho vha %anganedzaho mafungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisi%ara a zwi anani na %hoho ya mafungo.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhumbeo naho ho vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhi ifhalesa.</p>	<p>- Ho ngo shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho.</p> <p>- Luambo lwa tshibveledzwa lwo shaedza vhukuma nahone a lu tevhelelei na khathihi.</p> <p>- N%ivho ya maipfi i %opa u khwi%iswa vhukuma nahone a i tei ndivho vha %anganedzaho mafungo na nyimele.</p> <p>- Tshitaila, thounu, redzhisi%ara a zwi anani na %hoho ya mafungo.</p> <p>- Tshibveledzwa tshi na vhukhaki vhumbeo naho ho vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>- Vhulapfu - ho lapfesa/pfufhi ifhalesa.</p>

NSC - Memorandum

ZWI RE NGOMU		7	6	5	4	3	2	1
<p>Vhuswikeleli ha n̄hesa</p> <p>- N̄ivho ya tshipentshela yo %anpavhuwaho ya tshibveledzwa.</p> <p>- Sumbedza n̄ivho yo dziaho kha nyimele dzo %anpavhuwaho dza vhuḡwali(phothifo%io).</p> <p>- Vhuḡwali ho dziaho - mugudi u tou longondo tsho%he kha ndivho, hu si u liana na %hoho.</p> <p>- Ndunzhendunzhe yo faranaho tsho%he kha zwi re ngomu na kha mihumbulo, u %alutshedza lwa tsho%he nahone zwidombbedzwa zwo%he zwi tikedzaho %hoho.</p> <p>- Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tshi si na vhuḡwali na khathihi tsha mbonalo i kungaho.</p>	Khoudu 7 80 - 100%	16 - 20	16	14 - 16				
<p>Vhuswikeleli ha n̄ha</p> <p>- N̄ivho yavhupisa ya %hopea dza tshibveledzwa.</p> <p>- U sumbedza n̄ivho yo %anpavhuwaho kha nyimele dzo angalalaho kha vhuḡwali (phothifo%io).</p> <p>- Vhuḡwali ho dziaho - mugudi u tou longondo kha ndivho, hu si u liana na %hoho.</p> <p>- Ndunzhendunzhe yo faranaho kha zwi re ngomu na kha mihumbulo, u %alutshedza, nahone zwidombbedzwa zwo%he zwi tikedzaho %hoho.</p> <p>- Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha vhusiki ha n̄ha, tsha mbonalo i kungaho.</p>	Khoudu 6 70 - 79%	16	14 - 16	14	12 - 14			

<p><u>Vhuswikeleli ho dziaho</u> - Npivho i fushaho ya %hopea dza tshibveledzwa. - U sumbedza npivho nga u angaredza kha nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhuçwali (phothifo%io). - Vhuçwali-mugudi u tou longondo kha ndivho, hu na u liana zwi%uku na %hoho. - Vhunzhi ha zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhedzana, zwo %alutshedzwa, nahone zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedzaho %hoho. - Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo yavhupi vhukuma.</p>	<p>Khoutu 5 60 - 69%</p>	<p>07 - 08</p>	<p>07</p>	<p>06 - 07</p>	<p>06</p>	<p>05 - 06</p>	
<p><u>Vhuswikeleli vhu fushaho</u> - Npivho i fulufhedzaho ya %hopea dza tshibveledzwa. - U sumbedza npivho içwe kha nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhuçwali (phothifo%io). - Vhuçwali- mugudi u liana na %hoho ya mafhungu fhedzi zwa si thithise çwongo wa mafhungo nga u angaredza. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhedzana nga nula yo linganelaho, hu na zwiçwe zwidodombedzwa zwi tikedzaho %hoho. -Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo i fushaho.</p>	<p>Khoutu 4 50 - 59%</p>		<p>06 - 07</p>	<p>06</p>	<p>05 - 06</p>	<p>05</p>	<p>04 - 05</p>

<p>Vhuswikeleli ho linganelaho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Npivho i fulufhedzisaho ya %hosea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha u %wala zwi %ana luvhenela lu shaedzaho. - U sumbedza npivho i shaedzaho zwi%uku ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhu%wali (phothifo%io). - Vhu%wali- mugudi u liana na %hoho, %wongo wa mafhungo hu%we wa sa tsha bvela khagala. - Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa zwo lunzhezana nga n%ila a fulufhedzisaho, fhedzi hu na zwi%we zwidodombedzwa zwi tikedzaho %hoho. - Hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana ha u ita mvetomveto ho bveledzaho tshibveledzwa tsha mbonalo i fulufhedzaho. 	<p>Khoutu 3 40 - 49%</p>			<p>05 - 06</p>	<p>05</p>	<p>04 - 05</p>	<p>04</p>	<p>03 - 04</p>
--	--	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

NSC - Memorandum

<p>Vhuswikeleli ha fhasi</p> <p>- Npivho ya fhasi ya %hoqea dza tshibveledzwa. U nyanyulea kha u %wala zwi %ana luvhonela lu re fhasi.</p> <p>- U sumbedza npivho i re fhasi ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhu%wali (phothifo%io).</p> <p>- Vhu%wali- mugudi u liana na %hoho, %wongo wa mafhungo hunzhi wa sa tsha bvela khagala.</p> <p>- Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a si ho%he he zwa lunzhedzana. Hu na zwidodombedzwa zwi%uku zwi tikedzaho %hoho.</p> <p>- Hu na vhu%anzi vhu songo linganaho ha u pulana na/kana ha u ita mveto. Tshibveledzwa a tshi na mbonalo yavhupi.</p>	<p>Khoutu 2 30 - 39%</p>				<p>04 - 05</p>	<p>04</p>	<p>03 - 04</p>	<p>01 - 03</p>
<p>Vhu songo swikelelaho</p> <p>- Ha na npivho ya %hoqea dza tshibveledzwa.</p> <p>- U sumbedza u sa vha npivho ya nyimele dzo %anpavhuwaho kha vhu%wali (phothifo%io).</p> <p>- Vhu%wali- mugudi u liana tsho%he na %hoho, %wongo wa mafhungo wa sa tsha vha khagala tsho%he.</p> <p>- Zwi re ngomu na mihumbulo zwa tshibveledzwa a zwo ngo lunzhedzana. Hu na zwidodombedzwa zwi%uku%uku zwi tikedzaho %hoho.</p> <p>- A hu na vhu%anzi ha u pulana na/kana ha u ita mveto. Tshibveledzwa a tshi na mbonalo yavhupi na khathini.</p>	<p>Khoutu 1 00 - 29%</p>					<p>03 - 04</p>	<p>01 - 03</p>	<p>00 - 01</p>

ADENDAMU YA RUBRIKI (HL)

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI
MARAGA: 30

2.1 MUFHINDULANO

Tshivhumbeo:

- U dzhia tshivhumbeo tsha mirama
- Kholoni dzi a livhana.
- Maipfi a songo tou ambiwaho a vhe zwitangini (maambelwa)
- Kholoni i tevhele dzina
- U imelela sia nga mbuno dzo khwa³/₄haho.
- Vhuimo ha kho¹/₄oni.

2.2 MEMORANDAMU

Tshivhumbeo:

- Dzina ¹/₄a khamphani
- Vhubvo
- Vhuyo
- Muvha
- Nomboro ya faela
- Fhungo
- Zwiitisi
- Tsiangane na ³/₄hu³/₄huwedzo
- Themendelo
- Tsaino na muvha

2.3 ATHIKILI

Tshivhumbeo:

- ¹hoho
- Mafhungo a tshimbilelanaho na tshifhinga
- Dzina ¹/₄a mu¹/₂wali na fhethu

KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI
MARAGA: 20

3.1 KHUNGEDZELO

¹hopea:

- Hu kungedzelwa mini? (Khephusheni)
- Tshi wanala/kwamiwa hani?(Nomboro dza founi/sele)
- Tshi wanala ngafhi?(Diresi na fhethu)
- Mbonalo.

- U ¼u¾ula dzangalelo.
- Luambo lu fhureledzaho/kungaho

3.2 DAYARI

¹hoµea:

- Datumu na tshifhinga
- Zwiitei/zwiwo
- Vhutsila ha u nweledza

3.3 MASIA

¹hoµea:

- Fhethu hune mulaedzwa a khou takuwa hone.
- Fhethu hune a khou ya hone.
- Tswayo dza badani.
- Vhutsila ha u laedza – u shumisa zwanµa(tshamonde/tshau¹/₄a)/masia na zwiζwe.